

t24_glib_002

(TMJAVfsdK9dZEVsEHS cDJfK7zZXPk8gJea2)

October 27, 2020

Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_finset_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_glib_000 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_setfam_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_glib_000 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_glib_002 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_tarski : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_ordinal1 : \iota$ be given. Let $k1_glib_002 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. \neg (X0 \in X1) \wedge ((m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X2)) \wedge (v1_xboole_0 X2)) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((X0 \in X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X2))) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X2) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 X1) \Rightarrow ((v1_xboole_0 X1) \vee (X0 \in X1)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (X0 \in X1) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X1) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 X0))) \Rightarrow (k5_setfam_1 X0 X1 = k3_tarski X1) \quad (5)$$

Assume the following.

$$k5_numbers = k4_ordinal1 \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((v1_relat_1 X0) \wedge ((v4_relat_1 X0 k5_numbers) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge ((v1_finset_1 X0) \wedge (v1_glib_000 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k6_glib_000 X0)) \Rightarrow (X1 \in k1_glib_002 X0 X1)) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge ((v4_relat_1 X0 k5_numbers) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge ((v1_finset_1 X0) \wedge (v1_glib_000 X0)))))) \Rightarrow ((\neg v1_xboole_0 (k3_glib_002 X0)) \wedge (m1_subset_1 (k3_glib_002 X0) (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 (k6_glib_000 X0)))))) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge ((v4_relat_1 X0 k5_numbers) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge ((v1_finset_1 X0) \wedge (v1_glib_000 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 (k6_glib_000 X0)))))) \Rightarrow ((X1 = k3_glib_002 X0) \Leftrightarrow (\forall X2.(X2 \in X1) \Leftrightarrow (\exists X3.(m1_subset_1 X3 (k6_glib_000 X0)) \wedge (X2 = k1_glib_002 X0 X3)))))) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (X1 = k3_tarski X0) \Leftrightarrow (\forall X2. (X2 \in X1) \Leftrightarrow (\exists X3. (X2 \in X3) \wedge (X3 \in X0))) \quad (10)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge ((v4_relat_1 X0 k5_numbers) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge ((v1_finset_1 X0) \wedge (v1_glib_000 X0)))))) \Rightarrow (k5_setfam_1 (k6_glib_000 X0) (k3_glib_002 X0) = k6_glib_000 X0)$$